

## Decimotercera Olimpiada Internacional de Lingüística

Blagoevgrad (Bulgaria), el 20–24 de julio de 2015

### Problema del torneo de grupos

Había un turista que viajando por África del Sur tuvo que llenar un documento en la lengua de un idioma sotho del norte. Aunque no sabía ni una palabra en dicha lengua, consiguió sin problemas comprender lo siguiente:

*Nomoro ya phaspoto:* ('número de pasaporte')

*Aterese ya emeile:* ('dirección de correo electrónico')

Pero no comprendió que significaba lo siguiente:

*Leina, sefane:*

*Naga:*

*Letšatšikgwedi la matswalo:*

*Bong:*

*Batswadi:*

*Mma:*

*Tate:*

*Bana:*

*Mmala wa mahlo:*

Desgraciadamente, no había cerca un intérprete sino sólo un diccionario monolingüe de sotho de norte. Esto es lo que el turista encontró allí:

<i>mma</i>	<i>motswadi wa ka wa mosadi, yo a mpelegergo</i>
<i>tate</i>	<i>monna yo a ntswetšego</i>
<i>bong</i>	<i>sepharologanyi seo se šupago gore motho goba phoofolo ke monna goba mosadi</i>
<i>matswalo</i>	<i>letšatši le kgwedi tšeо motho a belegilwego ka tšona</i>
<i>naga</i>	<i>lefase leo le arotšwego la go ba le batho ba bantši, leo le nago le mmušo wo o lego ka fase ga taolo ya presidente le bathuši ba gagwe; naga e šomiša tšhelete ya go fapano le ya dinaga tše dingwe</i>
<i>mmala</i>	<i>ponagalo ya selo yeo gantši e ka tšwelelago gabotse ge e le mosegare ka lebaka la mahlasedi a letšatši, selo seo se ka bonagala e le se se hubedu, tala, tšhweu bjalobjalo</i>
<i>mahlo</i>	<i>dikgokolwana tše pedi tša bošweu le boso tšeо di lego sefahlegong ka godimo ga nko, di šoma go lebelela le go bona</i>

En principio esto no le ayudó mucho. Después, hojeando el diccionario, el turista leyó unos artículos más:

<b><i>Basotho</i></b>	<i>batho ba Afrika Borwa bao setlogong sa bona ba tšwago nageng ya Lesotho, bao ba bolelago Sesotho sa Borwa bjalo ka polelo yeo ba e antšego letsweleng lebaka la go bopša ke matšatši a šupago</i>
<b><i>beke</i></b>	<i>lebaka la go bopša ke matšatši a šupago</i>
<b><i>bona</i></b>	<i>go diriša mahlo go lebelela</i>
<b><i>iri</i></b>	<i>lebaka la nako la go bopša ke metsotso ye masometshela</i>
<b><i>kgwedi</i></b>	<i>lebaka le le bopšago ke dibeke tše nne go iša go tše hlano</i>
<b><i>leina</i></b>	<i>lentšu goba sehlopha sa mantšu seo se fiwago le go relwa motho gomme a bitšwa ka lona</i>
<b><i>lekgolo</i></b>	<i>nomoro ye kgolo ya go bopša ke masome a lesome</i>
<b><i>lesome</i></b>	<i>nomoro ye nnyane ye e fetago senyane, ya go bopša ke ge go hlakanywa senyane le tee</i>
<b><i>letšatši</i></b>	<b>1.</b> <i>lebaka la nako la go bopša ke diiri tše masomepedinne</i> <b>2.</b> <i>polanete ye kgolokgolo ya nkgokolo ya mahlasedi a phišo ye ntši selemo, yeo e rotogago bohlabela mesong ya phatša leratadima go ya bodikela, ge e se gona e ba leswiswi</i>
<b><i>metsotso</i></b>	<i>lebaka la nako la go bopša ke metsotsvana ye masometshela</i>
<b><i>monna</i></b>	<i>motho wa bong bja botona</i>
<b><i>monwana</i></b>	<i>setho sa mmele seo se lego seatleng goba leotong, sa dinokonoko sa go otlologa, gantši se šoma go swara</i>
<b><i>morwa</i></b>	<i>ngwana wa mošemane</i>
<b><i>morwedi</i></b>	<i>ngwana wa mosetsana</i>
<b><i>mosadi</i></b>	<i>motho wa bong bja botshadi</i>
<b><i>mošemane</i></b>	<i>ngwana wa bong bja botona</i>
<b><i>mosetsana</i></b>	<i>ngwana wa bong bja botshadi</i>
<b><i>motswadi</i></b>	<i>mosadi goba monna yo a nago le ngwana goba bana</i>
<b><i>ngwaga</i></b>	<i>lebaka la dikgwedi tše lesomepedi</i>
<b><i>ngwedi</i></b>	<i>selo sa nkgokolo seo se bonagalago bošego leratadimeng seo se tlišago seedi se segolo lefaseng, se hlatha mabaka a kgwedi</i>
<b><i>nkgokolo</i></b>	<i>sebolepego sa go raretša seo se swanago le kgwele ya maoto, kenywa ya tamati, namune, bjalobjalo</i>
<b><i>nne</i></b>	<i>nomoro ye nnyane ye e fetago tharo, ya go bopša ke ge go hlakanywa tharo le tee</i>
<b><i>pedi</i></b>	<i>nomoro ye nnyane ye e fetago tee, ya go bopša ke ge go hlakanywa tee le tee</i>
<b><i>seatla</i></b>	<i>setho sa mmele seo se lego mafelelong a letsogo sa mphaphathi sa menwana, se šoma go swara</i>
<b><i>sefane</i></b>	<i>leina le tee leo maloko ka moka a lapa a le šomišago</i>
<b><i>šupa</i></b>	<b>1.</b> <i>go emišetša letsogo pejana mola monwana o lebile pele ka nepo ya gore motho a bone seo se nepiwago goba seo go bolelwago ka sona</i> <b>2.</b> <i>nomoro ye nnyane ye e fetago tshela, ya go bopša ke ge go hlakanywa tshela le tee</i>
<b><i>tšhelete</i></b>	<i>silibera le koporo tša nkgokolo goba pampiri yeo e ngwadilwego ya khutlonne, yeo e šomišwago go reka dilo, yeo e lego bohlokwa kudu ekonoming ya naga</i>

Entonces pudo llenarlo todo.

El turista se mostró interesado por el sotho del norte y logró comprender algunas definiciones:

<b>koko</b>	BONA <i>makgolo, rakgolo</i>
<b>makgolo</b>	<i>mmagotate goba mmagomma</i>
<b>rakgolo</b>	<i>tatagotate goba tatagomma</i>
<b>setlogolo</b>	<i>ngwana wa ngwanake</i>
<b>kgaetšedi</b>	<i>ngwana wa batswadi ba ka wa mosetsana goba wa mosadi</i>
<b>moratho</b>	<i>ngwana wa mmago, e ka ba wa mosetsana goba mošemane</i>

- (a) Después de que el turista lo hubo rellenado todo el oficial que recogía la documentación le dijo algo como «*Šupa ka monwana šupa*». Al principio el turista no comprendió qué tenía que hacer. Pero cuando se lo mostraron él comprendió la conexión entre los dos significados de la palabra *šupa*. Explicad esta conexión.
- (b) ¿Cómo se define **tharo** en el diccionario?
- (c) ¿Qué podéis decir sobre el origen de la palabra **lekgolo**?
- (d) Elaborad un diccionario bilingüe sotho del norte - español y una gramática de sotho del norte tan detallada como os sea posible usando los datos de esta tarea de grupos.

▲ El idioma sotho del norte pertenece al grupo bantu de la familia niger-congolesa. Es una de las 11 lenguas oficiales de la República de África del Sur donde aproximadamente 4,6 millones de personas lo usan como la primera.

—Boris Iómdin

**Texto español:** Stanislav Gurévich.

¡Suerte!